



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-10-040/25-31937/2

Podgorica, 30.09.2025. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog odluke o visini naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata

Veza: Vaš akt br. 10-040/25-31937/1 od 18.09.2025. godine

Poštovani,

Povodom *Predloga odluke o visini naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Razlog za donošenje Odluke proizilazi iz potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata. Postojeći podzakonski akt (Pravilnik iz 2020. godine) je zastario i ne odgovara važećim zakonskim rešenjima i potrebama elektronske registracije i savremenog poslovnog okruženja. Novom Odlukom se detaljno regulišu iznosi naknada za registraciju osnivanje, promjena i brisanje privrednih i drugih subjekata, kao i za druge prateće usluge koje pruža Centralni registar privrednih subjekata, uz uvođenje pravednijeg i preciznijeg tarifiranja prema vrsti subjekta i usluge.

Umjesto dosadašnjih taksi (5€ za registraciju u CRPS, kao taksa od 3€ za osnivanje, 12€ za promjenu podataka ili 18€ za likvidaciju radi objave podataka u Službenom listu) predlaže se uvođenje jedinstvene takse u iznosu od 15€ za registraciju, uz obavezu CRPS-a da objavljuje podatke na svom portalu.

Pored navedenog, uvode se i nove naknade: Registracija osnivanja, promjene podataka ili brisanja Evropskog društva, odnosno Evropskog ekonomskog interesnog udruženja (50€) i Registracija upisa, promjene ili brisanja stečajne mase (15€).

Pored navedenog, povećavaju se naknade za registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja akcionarskog društva (sa 40€ na 50€) i registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja drugih subjekata (sa 5€ na 15€).

Imajući u vidu prethodno navedeno, s aspekta uticaja na poslovni ambijent, Ministarstvo finansija ukazuje da će *Predlog odluke direktno uticati na građane i privredu, kroz povećanje i uvođenje novih naknada za registraciju*, u zavisnosti od postupka i vrste subjekta.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja utvrđeno je, da za implementaciju ove Odluke nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno niti tokom

određenog vremenskog perioda, kao i da ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. Implementacijom ove Odluke će se ostvariti redovan prihod za budžet Crne Gore za posao koji se obavlja u Centralnom registru privrednih subjekata.

Shodno navedenom, sa aspekta državnog budžeta nemamo primjedbi na *Predlog odluke o visini naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata*.

S poštovanjem,



PREDLOG

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata („Službeni list CG“, broj 92/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od __2025. godine, donijela je

ODLUKU O VISINI NAKNADE U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH I DRUGIH SUBJEKATA

Član 1

Ovom odlukom propisuje se visina naknade za registraciju unosa podataka koji se odnose na osnivanja, promjene i brisanja privrednih i drugih subjekata, kao i unos promjene i brisanja drugih podataka koji se registruju u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata (u daljem tekstu: CRPS), registraciju upisa, promjene i brisanja stečajnih masa u CRPS, registraciju rezervacije i prenosa naziva društva, uvida u spise koji nijesu objavljeni na internet stranici CRPS-a, unosa i brisanja zabilježbe koje se odnose na podatke koji se registruju, izdavanje potvrda i izvoda iz CRPS-a, kao i izdavanje dokumenata od CRPS-a.

Član 2

(1) Visina naknade iz člana 1 ove odluke iznosi za:

- 1) registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja preduzetnika, ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, dijela privrednog društva i dijela stranog privrednog društva - 15 eura;
- 2) promjenu podataka kod privrednog ili drugog subjekta koja se odnosi na postupak restrukturiranja ili promjene visine kapitala - 50 eura;
- 3) registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja akcionarskog društva 50 eura;
- 4) registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja Evropskog društva, odnosno Evropskog ekonomskog interesnog udruženja - 50 eura;
- 5) registraciju osnivanja, promjene podataka ili brisanja drugih subjekata - 15 eura;
- 6) registraciju upisa, promjene ili brisanja stečajne mase - 15 eura;
- 7) registraciju rezervacije ili prenosa naziva društva - 15 eura;
- 8) izdavanje izvoda i potvrda u elektronskom obliku -10 eura;
- 9) upis i brisanje zabilježbe -10 eura;
- 10) vršenje uvida u podatke i registarske spise privrednih i drugih subjekata koji nijesu objavljeni na internet stranici CRPS-a, po zahtjevu podnijetom od strane ovlašćenog ili od strane trećih lica - 5 eura.

Član 3

Odredba člana 2 stav 1 tačka 4 ove odluke primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 4

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Pravilnik o određivanju kriterijuma i visini naknade za registraciju privrednih subjekata u Centralnom registru privrednih subjekata ("Službeni list CG", broj 98/20).

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

Broj: _____

Podgorica, _____ 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Odluke o visini naknada u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata sadržan je u odredbi člana 42 stav 5 Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata („Službeni list CG“, broj 92/25), kojim je dato ovlašćenje Vladi da svojim propisom utvrdi visinu naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

Stupanjem na snagu Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata javila se potreba za donošenjem odluke kojim će se propisati iznos i kriterijumi za utvrđivanje naknade za registraciju u CRPS.

Članom 1 odluke uređuje se obaveza plaćanje naknada za postupak registracije osnivanja, promjene i brisanja privrednih i drugih subjekata, upisa i promjene i brisanja stečajne mase, rezervacije i prenosa naziva, uvid u spise, unos i brisanje zabilježbe koje se odnose na podatke koji se registruju, izdavanje potvrda i izvoda, evidenciju ostavke, postupanje po zahtjevu, kao i drugih radnji za koje je potrebno utvrditi naknadu.

Članom 2 odluke propisuje se visina naknade za registraciju osnivanja, promjene i brisanja privrednih i drugih subjekata, registracija rezervacije i prenosa naziva društva, registraciju upisa, promjene i brisanja stečajnih masa u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata, kao i naknada za vršenje uvida u spise, unos i brisanje zabilježbe koje se odnose na podatke koji se registruju, izdavanje potvrda i izvoda, evidenciju ostavke i postupanje po zahtjevu.

Članom 3 propisana je odložena primjena određenih odredbi odluke, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Čl. 4 i 5 propisuju odredbe koje regulišu prestanak važenja Pravilnika o određivanju kriterijuma i visini naknade za registraciju privrednih subjekata u Centralnom registru privrednih subjekata („Službeni list CG“, broj 98/20) i stupanje na snagu i primjenu ovog pravilnika.

Donošenjem predmetne odluke ne stvaraju se dodatne obaveze za Budžet Crne Gore.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	MINISTARSTVO FINANSIJA
NAZIV PROPISA	PREDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH I DRUGIH SUBJEKATA

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

• Koje probleme treba da riješi predloženi akt?

Donošenje nove Odluke o visini naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) proizilazi iz potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata. Postojeći podzakonski akt (Pravilnik iz 2020. godine) je zastario i ne odgovara važećim zakonskim rešenjima i potrebama elektronske registracije i savremenog poslovnog okruženja. Odlukom se detaljno regulišu iznosi naknada za registraciju osnivanja, promjena i brisanja privrednih i drugih subjekata, kao i za druge prateće usluge koje pruža CRPS, uz uvođenje pravednijeg i preciznijeg tarifiranja prema vrsti subjekta i usluge.

• Koji su uzroci problema?

Glavni uzroci problema su promjena zakonskog okvira. Naime, donošenjem Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata zahtijeva donošenje i novog podzakonskog akta. Predložena Odluka obuhvata sve postupke koji se sprovode u CRPS-u. Nepostojanje jasne i diferencirane tarifne politike, koja bi odražavala kompleksnost i troškove obrade različitih vrsta registracionih zahtjeva, predstavlja uzrok problema koji je potrebno riješiti donošenjem novog podzakonskog akta.

• Koje su posljedice problema?

Postoji rizik od neefikasnosti i smanjenja prihoda CRPS-a, jer trenutne naknade nijesu realno određene u odnosu na usluge koje se sada pružaju. Pored toga, ograničena transparentnost može negativno uticati na percepciju CRPS-a i države kao pouzdanog administrativnog partnera poslovnim subjektima. Takođe, ako ne postoji jasno definisani kriterijumi visine naknade, onemogućavaju se korisnici da planiraju troškove svog poslovanja.

• Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?

Oštećeni subjekti su:

- CRPS – jer ne može naplatiti naknade u skladu sa stvarnim troškovima, što može uticati na kvalitet i održivost usluga;
- Privredni subjekti zbog nejasnih ili neadekvatnih naknada, mogu naići na administrativne prepreke;
- Korisnici podataka (npr. građani, mediji, istraživači) – uvid i kopije spisa nijesu dovoljno sistematizovani, što usporava pristup informacijama.

- **Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?**

U slučaju da se zadrži postojeći akt (Pravilnik iz 2020), bez donošenja nove Odluke, ne bi bilo moguće primijeniti novi zakon u potpunosti, jer nije usklađen sa prethodnim podzakonskim aktom. Takođe, na taj način će doći do pravne praznine u vezi sa visinom i vrstama naknada za trenutne i nove postupke predviđene zakonom, a CRPS neće moći efikasno da primjenjuje tarifni sistem i digitalizovane servise.

Dugoročno, to bi moglo negativno uticati na poslovni ambijent i elektronsku upravu.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Naveći usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**

Ciljevi koji se postižu predloženim propisom su:

- usklađivanje visine naknada sa novim Zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata;
- objedinjavanje svih naknada u jednom propisu, radi veće transparentnosti i pravne sigurnosti;
- podsticanje elektronskih usluga sa CRPS-om i smanjenje administrativnih barijera;
- omogućavanje jasnijeg planiranja troškova od strane pravnih i fizičkih lica koja se registruju;
- pojednostavljenje i standardizacija procedura registracije i izdavanja dokumenata, kroz jasno definisane visine naknada prema vrsti postupka i subjekta;
- priprema za evropske integracije, kroz propisivanje posebnih pravila koja će se primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

- **Naveći usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Predloženi propis je usklađen sa više strateških dokumenata i reformskih prioriteta Vlade Crne Gore, uključujući:

- Program ekonomskih reformi Crne Gore (PER) – posebno ciljeve koji se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta i smanjenje administrativnih barijera;

- Strategiju reforme javne uprave – u dijelu koji se odnosi na digitalizaciju usluga, povećanje efikasnosti i dostupnosti državne administracije građanima i privredi;
- Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji – gdje se predviđa harmonizacija regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU, uključujući i oblast poslovnog registra i pravne sigurnosti.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

Opcija "status quo" značila bi da se zadržava važeći Pravilnik o određivanju kriterijuma i visini naknade za registraciju privrednih i drugih subjekata u Centralnom registru privrednih subjekata ("Službeni list Crne Gore", br. 98/20), bez izmjena, što bi dovelo do neusklađenost sa novim Zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata. Takođe, značilo bi ograničena pravna sigurnost i neprecizni kriterijumi za naplatu naknada u CRPS-u, kao i ograničeni dalji razvoj elektronske uprave.

Ova opcija je neprihvatljiva jer ostavlja postojeće probleme neriješenim i može izazvati pravnu prazninu.

- Obrazložiti preferiranu opciju?

Preferirana opcija je donošenje nove Odluke o visini naknade u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata kojom se jasno definiše visina naknada u skladu sa novim Zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata. Jasno i transparentno se uređuje tarifni sistem naknada u CRPS, podržava se digitalizacija i elektronska uprava, povećava se pravna sigurnost i predvidivost poslovnog ambijenta, omogućava se efikasniji rad CRPS-a, a takođe i usklađenost sa evropskom praksom.

Ovo je najefikasnija i najracionalnija opcija za postizanje ciljeva, uz minimalan regulatorni teret i bez dodatnog budžetskog opterećenja.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,

- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.

Predloženi Pravilnik će uticati na CRPS i privredu.

Donošenjem nove Odluke, pozitivno će uticati na CRPS i državu, na način da se dobija jasnije definisan okvir za obračun i naplatu naknada. Pored toga, novom Odlukom omogućilo bi se brža, efikasnija i potpunija harmonizacija visine naknada, u skladu sa novim zakonskim rešenjem. Takođe, izrada nove odluke omogućava bolju sistematizaciju i jednostavnije tumačenje odredbi.

Uticaj ove odluke na privredu ogleda se kroz:

- jasniji i predvidiviji pregled naknada, što smanjuje neizvjesnost i ubrzava poslovne odluke;
- omogućavanje elektronskog podnošenja prijava i zahtjeva, što štedi vrijeme i novac;
- standardizuju i pojednostavljuju postupaka, čime se smanjuju administrativni troškovi.

Negativni uticaji:

Privredni subjekti koji prvi put ulaze na tržište imaju inicijalni trošak registracije, iako je on i dalje vrlo nizak (15–50 eura u zavisnosti od oblika obavljanja djelatnosti). Ukupni negativni uticaji su ograničenog finansijskog dometa i sistematski opravdani, dok su pozitivni višestruki i dugoročni.

- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)**

Troškovi za građane i privredu iznose od 5 do 10 eura za izdavanje dokumenata, potvrda, uvida u spise ili zabilježbe. Naknade za registraciju se kreću u rasponu od 15 do 50 eura, u zavisnosti od postupka i vrste subjekta. Bitno je napomenuti da se troškovi javljaju samo po zahtjevu, a ne kontinuirano i nema dodatnih skrivenih troškova, niti indirektnih fiskalnih obaveza.

Odluka ima pozitivan uticaj na građane i privredu jer omogućava veću predvidivost troškova, bržu i efikasniju proceduru registracije, uz niže troškove za određene tipove subjekata. Posebno je povoljan uticaj na mikro, mala i srednja preduzeća, jer je zadržana simbolična visina naknade (15 eura) za njihove registracije (osnivanje, promjene ili brisanje).

U prilog navedenog, Direktivu 2019/1151 odnosi se na osnivanje privrednih društava putem interneta, upis podružnica u registar i podnošenje dokumenata i informacija putem interneta. Jedan od najvažnijih zahtjeva direktive jeste omogućavanje osnivanja društava putem interneta i **obezbjeđivanje što veće transparentnosti podataka i dokumenata koje se registru dostavljaju u postupku osnivanja, izmjene i brisanja**. Dakle, važan segment rada i funkcije CRPS-a, a koji je razrađen i direktivama EU su transparentnost, dostupnost, ažurnost i tačnost podataka. Takođe, **novina je da shodno odredbama Direktive podaci i dokumenta moraju biti dostupni u registru, odnosno moraju se objavljivati na stranici registra, a ne u Službenom**

listu kako je to do sada bio slučaj. Iako je to standard u drugim zemljama, CRPS do sada na svojoj zvaničnoj internet stranici nije pružao informacije o ukupnom broju privrednih i drugih subjekata, razvrstavao ih na aktivne i neaktivne, obezbjeđivao informacije o statističkim podacima i dodatnim analizama koje se odnose na privredne i druge subjekte koji se registruju u CRPS. Zakon o registraciji privrednih i drugih subjekata i Odluka o visini naknada u CRPS-u su u potpunosti usklađeni sa ovom Direktivom, i sve navedeno je inkorporirano. Cilj je da se CRPS bude registar sa tačnim, ažurnim i javno dostupnim podacima koji će se pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji moći povezati sa drugim registrima i razmjenjivati vjerodostojne podatke i dokumenta. Na taj način, daje se doprinos lakšoj integraciji Crne Gore u unutrašnje tržište Evropske unije, kao i rastu privlačnosti crnogorskog dijela unutrašnjeg tržišta za strane investicije i različite kompanije iz ostalih država članica.

S tim u vezi, novina je da se registrovani podaci privrednih i drugih subjekata neće objavljivati u Službenom listu CG, osim izuzetaka predviđenih zakonom, već na portalu CRPS-a. Razlog za tu odluku jeste neažurno objavljivanje registrovanih podataka od strane Službenog lista, a što je za posljedicu često imalo i protek roka za korišćenje pravnog lijeka. Međutim, kako je predviđeno Zakonom i Odlukom, objavom podataka na portal CRPSa, svi registrovani podaci biće javno dostupni u realnom vremenu.

Pored navedeno, zahtjev Direktive u odnosu na visinu naknade predviđa da organ je nadležan za registraciju dužan da vodi računa da cijena pribavljanja kopije svih ili bilo kog dijela dokumenata i informacija koji se koriste u postupku registracije, bilo na papiru ili elektronskim putem, ne prelazi njihove administrativne troškove, uključujući troškove izrade i održavanja registra. Predviđeni troškovi u odluci su u skladu sa zahtjevom Direktive, i na Predlog odluke je Evropska komisija dala saglasnost.

- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,**

Pozitivne posljedice opravdavaju troškove. Iznosi naknada su umjereni, proporcionalni usluzi i tržišnim standardima, dok se istovremeno:

- povećava pravna sigurnost,
- unapređuje poslovni ambijent,
- pojednostavljuju procedure.

Odluka doprinosi većoj efikasnosti sistema bez stvaranja značajnog finansijskog ili administrativnog opterećenja.

- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;**

Propisom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata i konkurencije iz sljedećih razloga:

- niske naknade za osnivanje i izmjene podstiču ulazak novih aktera na tržište;
- transparentnost i dostupnost podataka iz CRPS-a podržavaju fer tržišnu konkurenciju;
- digitalizacija postupaka dodatno olakšava pristup tržištu, posebno u sektorima sa niskim ulaznim barijerama.

- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Troškovi za subjekte ostaju u granicama koje su do sada postojale, uz manja prilagođavanja, i ne predstavljaju značajan teret za privredu. Odluka je u skladu sa principima EU o slobodi poslovanja i registracije pravnih subjekata. Primjena određenih odredbi (npr. za Evropsko društvo i EEIU) odložena je do pristupanja Crne Gore EU, što pokazuje pravovremenu pripremu za pravnu harmonizaciju.

Biznis barijere su minimalne i svedene su na osnovne troškove administracije. Takođe:

- smanjuju se administrativna opterećenja jer se predviđa elektronsko podnošenje prijave i plaćanje naknada,
- uvode se standardizovane i jasno propisane naknade koje smanjuju prostor za arbitrarnost i neujednačenu praksu,
- nema novih birokratskih procedura već se postojeće pojednostavljuju i formalizuju.

Donošenje ove odluke nema finansijski uticaj na Budžet Crne Gore.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**

Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ove Odluke.

- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;**

Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, niti tokom određenog vremenskog perioda.

- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;**

Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu**

godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Nijesu neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, niti za narednu fiskalnu godinu.

- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?**

Ovo je podzakonski akt i iz njega neće proisteći finansijske obaveze.

- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?**

Implementacijom propisa će se ostvariti redovan prihod za budžet Crne Gore za posao koji obavlja u CRPSu.

- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;**

Nije korišćena metodologija prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda, jer ih nema.

- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;**

Nijesu postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda, jer ih nema.

- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**

Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog Odluke. Donosilac Odluke je Ministarstvo finansija.

- **Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti**

Nije bilo primjedbi na tekst propisa.

Uporedna praksa – Naknade za registraciju i promjene podataka u registrima poslovnih subjekata

Srbija – Agencija za privredne registre (APR)

- Osnivanje: 6.780 RSD (6.150 RSD elektronski) (oko 55 eura)
- Promjene podataka: 3.230 RSD (2.920 RSD elektronski) (oko 25 eura)
- Brisanje: 3.440 RSD (3.130 RSD elektronski)
- Statusne promjene: 6.780 RSD po subjektu (6.150 RSD elektronski)
- Objavljivanje dokumenata: 830 RSD (730 RSD elektronski)
- Dodatna naknada za neblagovremenost: 6.260 RSD

Hrvatska – Sudski registar

- Osnivanje: 39,82 EUR (3,98 EUR za jednočlano d.o.o.)
- Promjene podataka: 19,91 EUR (3,98 EUR za jednočlano d.o.o.)
- Podaci za objavu: 13,27 EUR

- Upis podružnice: 33,18 EUR + 13,27 EUR prijava
- Preslika ili prijepis: 0,66 EUR/str.
- Potvrda iz registra: 1,33 EUR

Sjeverna Makedonija – Centralni registar

- Osnivanje: 2.430 MKD (oko 40 EUR)
- Promjene: 1.220 MKD (oko 20 EUR)
- Elektronske prijave su jeftinije (10-20% popust)
- Dokumenti se objavljuju besplatno putem portala CRRM

Bosna i Hercegovina – Federacija BiH

- Osnivanje d.o.o: 50 KM (oko 25 EUR) sudska taksa + objava u službenom listu dodatno
- Promjene: 30–50 KM u prosjeku + dodatne naknade za objavu
- Prijava podružnice: cca. 50 KM
- Dokumenti se objavljuju u službenim novinama uz taksu

Crna Gora – Predlog izmjene propisa

Umjesto dosadašnjih taksi (5 EURA za registraciju u CRPS, kao taksa od 3 EURA za osnivanje, 12 EURA za promjenu podataka ili 18 EUR za likvidaciju radi objave podataka u Službenom listu). Predlaže se uvođenje jedinstvene takse u iznosu od 15 EURA za registraciju uz obavezu CRPS-a da objavljuje podatke na svom portalu.

Analitički osvrt

U većini zemalja regiona teži se ka digitalizaciji procesa registracije uz snižavanje taksi za elektronske prijave.

Predloženo rješenje u Crnoj Gori je usklađeno sa praksom u Srbiji i Hrvatskoj koje značajno koriste elektronsku registraciju.

Ukidanjem taksi za objavu u Službenom listu i propisivanjem objava registrovanih podataka na portal CRPS smanjuje se finansijsko i administrativno opterećenje, usklađuje se sa standardima EU i treća lica su u realnom vremenu upoznata sa podacima.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti

Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
Pravilnik je rezultat rada Radnog tima za pripremu Predloga zakona o registraciji privrednih i

drugih subjekata i podzakonskih akata, koji je obrazovao Ministarstvo finansija. Radni tim je činilo 9 predstavnika nadležnih organa. Pored predstavnika Ministarstva finansija, radni tim su činili i predstavnici Poreske uprave (CRPS, RSV, CROO) kao glavni nosilac primjene propisa; Ministarstva ekonomskog razvoja i Sekretarijata Savjeta za konkurentnost. Značajan doprinos radu radnog tima, dala je predstavica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, tokom cijelog procesa.

- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**

Predstavnici nadležnih organa su učestvovali u radu Radnog tijela.

- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**

Organizovani su radni sastanci sa članovima Radnog tima radi usaglašavanja tehničkih aspekata i procedure vođenja registara. Većina komentara se odnosila na preciziranje formulacija u vezi sa podacima koji se registruju. Sugestije o dodatnim elementima transparentnosti su uzete u obzir. Unesene su tehničke izmjene u vezi sa formatima podataka, u skladu sa preporukama CRPS-a.

7. Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**

Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju Odluke.

- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**

Tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi, biće preduzete sljedeće mjere:

- sprovođenje informativne kampanje putem sajta CRPS-a, medija i kontakt tačaka sa korisnicima (šalteri, e-servisi);
- ažuriranje informacionog sistema CRPS-a;
- praćenje povratnih informacija korisnika kroz mehanizme za žalbe, sugestije i upite.

- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**

Glavni indikatori ispunjenja ciljeva su:

- broj registrovanih subjekata u prvoj i drugoj godini primjene propisa (porast ukazuje na dobru pristupačnost i jasnoću procedura);
- vrijeme potrebno za obradu registracionih zahtjeva (cilj: smanjenje prosječnog trajanja postupka);
- broj elektronski podnesenih prijava (povećanje kao znak digitalizacije i administrativnog rasterećenja);
- ukupan broj prigovora ili žalbi korisnika u vezi sa visinom naknada (cilj: smanjenje);
- nivo zadovoljstva korisnika – putem anketiranja ili analizom komentara i sugestija.

- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

Primjena Odluke će se pratiti kroz redovne izvještaje CRPS-a, kao i kroz evidentiranje podnesenih prijava, zahtjeva i prigovora korisnika.

Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa biće zadužena Poreska uprava, CRPS.

Podgorica, 17 . septembar 2025. godine

MINISTAR

Novica Vuković